


ISBN 978-1-4315-0237-0



LIFE SKILLS IN SETSWANA

GRADE 1 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0237-0

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R
(in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9
(in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.


Leina:

Phaposi:



basic education


Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Diteng

Kgweditharo 1 Tsebe

1	Ka ga me	2
2	Mebala le mmino	4
3	Rotlhe re kgethegile.....	6
4	Rotlhe re a farologana	8
5	A re direng	10
6	Ke ikgantsha ka sekolo sa me.....	12
7	Mafelo a a farologaneng.....	14
8	Phaposiborutelo ya me	16
9	Ka moo re yang sekolong ka teng.....	18
10	Ke itshola ke le phepa	20
11	Mekgwa mengwe e e siameng.....	22
12	Ke phepa	24
13	Mekgwa e e itekanetseng.....	26
14	Bophepa.....	28
15	Maemo a bosa a ke a ratang.....	30
16	Maemo a bosa	32



Kgweditharo 2 Tsebe

17	Lelapa la gaetsho	34
18	Lelapa la gaetsho	36
19	Re a tlhokomelana.....	37
20	Go bontsha gore o a kgathala.....	38
21	Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (1)	40
22	Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (2).....	42
23	Pabalesego fa ke le esi kwa gae	44
24	Se sengwe se o ka se gakologelwang	46
25	Mmele wa me	48
26	Dirwe tsa me	50
27	Go tsamaisa mmele wa me.....	52
28	Go akanya ka ga pabalesego.....	54
29	Go nna o babalesegile	56
30	Go tshola mmele wa me o itekanetse	58
31	Go tshola mmele wa me o itekanetse	60
32	Ke mpa ke tlhola fela	62



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwae.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Ninth edition 2019

ISBN 978-1-4315-0237-0

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Mophato

1

Bokgoni jwa Botshelo
ka **Setswana**
Buka I



Buka e ke ya ga:


1

Kgweditharo | - Bekel | - Papet | anatiro

Ka ga me



Kgomaretsa senepe sa gago
kgotsa o itshwantshe fa.



Leina la me ke




Sefane sa me ke

Ke na le dingwaga di le

Go na le batho ba le
mo lelapeng la
gaetsho.

Mogala wa rona ke:

Aterese ya rona ke:



Ke itse gore letsatsi la me la
botsalo le leng.

ee

ga ke
netefatse

nnyaya

2

Letsha:



A re thaleng



Joe o itse go tshameka kgwele ya dinao.

Thala sengwe se o se kgonang thata.



Bolelela ditsala tsa gago gore ke eng se o se kgonang thata.



Morago o tshase mmala mo naleding e e mo lebokosong le le nepagetseng go bontsha gore o ka dira eng.

A re bueng



Ke kgona go buisa.



Ke kgona go ikapesa.




Ke kgona go kwala.



Ke kgona go bina.



Ke kgona go dira mogodungwana.



Ke kgona go tlhapa meno a me.



Teacher:
Sign:
Date:

Mebala le mmino



A re direng

A o itse mebala e? Bolelela tsala ya gago maina a mebala e.



Jaanong khalara setshwantsho sengwe le sengwe ka mmala o o siameng.

Panana e e serolwana	Apole e khividu	Jeresi e e botala jwa legodimo
Mokgele wa mebalabala	Namune e e mmala wa namune	Letlhare le letala



A re ikatiseng

Pele o ka dira tirwana kwantle, ikololole jaaka katse. Seno se tla kgontsha mmele wa gago go tshikhinyega. Gape, o ikololole morago ga tirwana go repisa le go ikhutsisa mmele wa gago. Seno se tla go thusa gore o se nne le mesifa e e botlhoko. Jaanong dira se bana bano ba se dirang.



Opela "Tlhogo, magetla" fa o ntse o:


- itire o kare o tshameka piano kgotsa moropa.
- itire o kare o tshameka katara.






Boithabiso

Opang diatla tsa lona ka mekgwa e.



Opa Opa Opa Opa
 Opa Opa Opa Opa
 Opa Opa Opa Opa
 Opa Opa Opa Opa Opa



A re direng

A o ka dira dilo tse? Bontsha ditsala tsa gago.

Ke kgona go tabogela kwa matlhakoreng otlhhe ke sa thule ope.			
Ke kgona go tlola ka mogala wa kgati.			
Ke kgona go dikolosetsa bolo e kgolo kwa tsaleng ya me.			



Rotlhe re kgethegile



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o tlotlele
tsala ya gago ka ga pharologano fa
gare ga bana ba.



Bogolo le bonnye

Bangwe ba bagolo, mme bangwe ba rona ba bannye.

Bangwe ba rona re bakhutswane fa bangwe ba rona
re le baleele.

Bangwe ba rona ba kgonna go tlola, mme bangwe
ba kgonna go opela.

Rotlhe re kgonna go dira sengwe ka manontlhootlh.

Ke eng se o kgonang go se dira ka manontlhootlh?



Tlotlela ditsala tsa gago gore o ne wa ikutlw
jang ka letsatsi la gago la ntlha kwa sekolong.

itumetse	lela	itumetse thata	tenegile	ikgogona




A re thaleng

Thala setshwantsho go bontsha ka moo o **ka ikutlwang ka teng** fa motho a
go naya setshamekisi se sentshwa. Kwala maikutlo mo phatlheng fa tlase.

Letlha:



Tlotlela tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Bua gore o ka ikutlwajang fa dilo tse di ka go diragalela. Tshwaya sefatlhego se se nepagetseng.



Mosimane yo mogolo o tsaya dilo tsa gago.

itumetse	itumetse thata	tlhontse

Wena le tsala ya gago le tshameka mmogo.

tenegile	itumetse	tshogile



O bula mpho.

tshogile	itumetse thata	ikgogona

Ausi kgotsa abutiago o senya setshamekisi sa gago.

ikgogona	thabile	tenegile



A re direng

Dira setshwantsho sa monwana wa gago mo lebokosong la ntlha, mme o botse moithuti-ka-wena go dira setshwantsho sa monwana wa gagwe mo lebokosong la bobedi.

A o ntse o itse gore ga go ope mo lefatsheng yo o nang le setshwantsho sa menwana se se tshwanang le sa gago?

O kgethegile thata, gonne o mongwe mo lefatsheng. Le mafatlha tota, ditshwantsho tsa menwana ya bona ga di tshwane.

--	--

A o kgonoga bona gore ditshwantsho tsa menwana ga di tshwane?



Rotlhe re a farologana



A re bueng

Lebelela bana ba.
Ba tshwana ka eng?
Ba farologana ka eng?



A re direng

Lebelela setshwantsho mme morago o akanye ka ga gore a ditlhagiso tse di
bua **nnete** kgotsa **nyaya**. Khalara dipolelo tse di **nnete** ka botala jwa tlhaga.
Khalara dipolelo tse di sa bueng **nnete** ka bohibidu.



Botlhe ba na le matsogo a le 2 le
maoto a le 2.



Botlhe ke basetsana.

Botlhe ba rwele ditlhako.



Botlhe ba apere marokgwe a
makhutshwane.

Botlhe ke bana.



Botlhe ba na le meriri e
meleele.



A re thaleng

Thala setshwantsho sa gago mo phatlheng ya ntlha. Morago o thale setshwantsho sa tsala ya gago ya botlhokwa. Morago ga go dira jalo, lebelela setshwantsho mme o bue gore o farologana jang le tsala ya gago.


Nna

Tsala ya me



A re direng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka moo wena le tsala ya gago le tshwanang ka teng le ka moo le farologanang ka teng. Khalara keetane e ya botsalano go bontsha gore mongwe le mongwe o a farologana. Fa o sena go dira se o ka nna wa sega o bo o kgabisa keetane ya botsalano mo karolong ya mesego ya buka e.



A re direng



Pele o opela, dira dithutiso tse.

Hemela kwa teng thata le kwa ntle ka iketlo. Itire o kare o tima
dikerese tsa kuku ya gago ya botsalo. Itire o kare o gatsetse, mme o re
“Brrrrrrrrrrrrrrrrr”.

A re opeleng



Dikgabo di le tlhano

Dikgabo di le tlhano di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
“Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!”



Dikgabo di le nne di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
“Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!”



Dikgabo di le tharo di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
“Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!”



Dikgabo di le pedi di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
“Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!”

Kgabo e le nngwe e tlolatlola mo bolaong.

Ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
“Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!”





A re thaleng

Thala sefatlhego sa gago.
Bontsha matlho a gago, ditsebe, nko, molomo le moriri.
Bolelela ditsala tsa gago gore o rata eng.



A re ikatiseng

Dira leparego kwa ntle ga
phaposiborutelo ya gago
le le tshwanang le le, o
thusiwa ke morutabana
wa gago.

Tlola go tswa mo tafoleng
e nngwe go ya kwa go
e nngwe.

Khukhutha ka fa tlase
ga ditafole.



Teacher:
Sign:
Date:

Ke ikgantsha ka sekolo sa me



A re direng

Thala setshwantsho sa gago
mo diaparong tsa gago tsa
sekolo. Morago o tlatse ka
mafoko a a tlogetsweng.

Ke tsena sekolo sa

_____.

Leina la morutabana wa me ke

_____.




Mogokgo wa sekolo ke

_____.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho.
Morago o kgaole lefoko
le le nepagetseng la
setshwantsho sengwe
le sengwe mme o le
kgomaretse fa thoko ga
setshwantsho seo.



lepatlelo

phaposiborutelo

ofisi

mokwaledi


ntlwabanaboithusetso





A re thaleng

Batho ba ba farologaneng kwa sekolong ke bomang? Lebelela ditshwantsho mme o bue gore ke bomang le gore ba dira eng. Morago o kgaole lefoko le le nepagetseng go tswa kwa tlase mo tsebeng o be o le kgomaretsa fa thoko ga setshwantsho se se nepagetseng. Tlhalosetsa tsala ya gago ka moo o yang kwa ofising ya mogokgo ka teng, ntlwanaboi thusetsong le lepatlelong la metshameko.



Boithabiso

Lebokoso la diphensele la ga John le wele. Bala gore o na le dikheraeyone tse kae, mme o kwale palo mo lebokosong. Morago mo lenathwaneng la pampiri le le kwa thoko, thala setshwantsho o dirisa mebala e e phatsimang go bontsha ka moo wena le tsala ya gago le tshamekang mmogo ka teng. thala foreimi go dikologa setshwantsho.



bana

mophepafatsi

morutabana

mogokgo



Mafelo a a farologaneng



A re direng

Bontsha ditsala tsa gago gore o kgora go:

Iphitlhha ka fa tlase
ga sengwe.



Ema mo godimo ga sengwe.



Ke iphitlhile ka
fa tlase ga tafole.



Ema fa thoko ga sengwe.



Ema fa thoko ga sengwe.



A re ikatiseng

Dirisa bolo kgotsa kgetsana ya dinawa. E latlhela kwa godimo mme o e kape. Tshegetsa kgetsana ya dinawa mo tlhogong ya gago mme o tsamayetsamaye ka iketlo.

Jaanong tshegetsa kgetsana ya dinawa mo tlhogong o ntse o tsamaya mo godimo ga thobane ya go tshegetsa kgotsa mo godimo ga mola fa fatshe.

Ke kgora go latlhela.



Ke kgora go kapa.



Ke kgora go tshegetsa kgetsana
ya dinawa mo tlhogong ya me.





A re ikatiseng

Tiba maoto a gago ka mekgwa e.

Mm = Molema



Mj = Moja



Mm

Mj

Mm

Mj

Mm



Mj
Mm

Mj
Mj

Mm
Mm

Mj
Mm



Mm
Mm
Mj

Mm
Mm
Mm

Mj
Mm
Mj


Teacher:
Sign:
Date:

Phaposiborutelo ya me



Lebelela setshwantsho se ka kelothhoko. O bona eng?

Mo phaposiborutelang e, go diragala dilo tse di siameng le tse di sa siamang. O kgona go bona maitsholo afe a a siameng? O kgona go bona maitsholo afe a a sa siamang?





Letlha:



A re bueng




Thala ✓ letshwao fa thoko ga maitsholo otlhe a a siameng mme
o thale sefapano ✗ fa thoko ga maitsholo a a sa siamang a a ka
diragalang kwa sekolong.



Ka moo re yang sekolong ka teng



O ya kwa sekolong letsatsi lengwe le lengwe jang? A o babalesegile? A o itse mekgwa e e sa babalesegang? Bua le tsala ya gago ka ga ka moo bana ba ba yang kwa sekolong ka teng. Tshwaya ✓ mekgwa e e babalesegileng ya go ya kwa sekolong. Thala sekere ✗ mo go e e sa babalesegang.



O ya kwa sekolong jang mo mosong?



Jaanong botsa ditsala di le 5 ka moo ba yang kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi. Tshwaya dintilha tsa bona mo tšateng e.



Maina a ditsala

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

A re ikatiseng

Ke kgona go taboga ke nyokanyokela.

Fa ke taboga, ke kgona go fetola dikaelo fa morutabana a bua jalo.

Ee Nnyaya

Letilha:



A re direng

Thala setshwantsho go bontsha gore o ya jang kwa sekolong.



A re ikatiseng

Reetsa mmino o morutabana a tlaa go
tshamekelang ona.

Bina go tsamaelana le morethetho wa mmino.

Koba mangole a gago mme o phutholole maoto a gago.

Kuka o bo o dige magetla a gago.


Dikolosa matsogo a gago go ya kwa molemeng le go ya
kwa mojeng.



A re ikatiseng

Wena le tsala ya gago le tshwanetse go kolopa le bo le kape bolo.
Dirisa letsogo la gago le le bokoa go latlhela bolo.

A ke ne ka kgonna go latlhela bolo ka letsogo la me la
moja?



A re ikatiseng

Tsamayang jaaka keriibaa, wena
le tsala ya gago.



10

Ke itshola ke le phepa

Kgweditharo I – Bekē b – Papetlanatiro




Go botlhokwa go ithuta mekgwa e e siameng go tloga bonnyaneng jwa gago. Dilo dingwe tse o tshwanetseng go di dira go itshola o le phepa e bile o itekanetse, ke tse. Bua ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



Tlhaba meno a me.



Tlhaba diatla tsa me morago ga go dirisa ntlwanaboithusetso.



Tlhaba kgabetsakgabetsa.

Ke
tshwanetse
go



Tshola dinala tsa me di le phepa.



Dirisa ntlwanaboithusetso.



Tlhatswa maungo pele
ke a a ja.



Dirisa tišu fa ke ethimola kgotsa
ke mina.



A re thaleng

Ke dife tsa dilo tse, tse o di tlhokang go itshola o le phepa?

Tshasa mmala mo dinaleding go bontsha gore ke dilwana dife tse o di dirisang go itshola o le phepa. Gape bua ka moo o dirisang selo sengwe le sengwe go itshola o le phepa.



Tshwaya go bontsha gore o kgonas go dira dilo tse di latelang:	ee	nnyaya
Ke ka palama mollereng mo boikatisetsong jwa dikgwa.		
Ke kgonas go dirisa diatlana go tsamaela kwa pele.		
Ke kgonas go gagaba mo gare ga boikatiso jwa mo sekgweng.		



Mekgwa mengwe e e siameng



A re buiseng

Mekgwa e mengwe e
mentle ya go dirisa
ntlwanaboithusetso sentle.

Gakologelwa



Fa o ka kgamathetsa ntlwanaboithusetso,
o gakologelwe go e phefafatsa.



Gakologelwa go bulela metsi a
ntlwanaboithusetso.



Ka dinako tsotlhe o tswale lebati la
ntlwanaboithusetso fa o dirisa
ntlwanaboithusetso.



O se ka wa dirisa pampiri e ntsi ya
ntlwanaboithusetso.



Gakologelwa go tlhapa diatla morago ga go
dirisa ntlwanaboithusetso ka dinako tsotlhe.



A re thaleng

Sekeletsa mafoko a a nepagetseng a a re bolelelang gore re tshwanetse go dirisa dilo tse di latelang gakae.

Go tlhapa moriri wa gago.



letsatsi lengwe le
lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke

Go tlhapa meno a gago.



letsatsi lengwe le
lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke

Go tlhapa mmele wa gago.



letsatsi lengwe le
lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke

Go tlhapa sefatlhego sa gago.



letsatsi lengwe le
lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke



Ke phepa

Tshameka "Phaladi a re" le morutabana wa gago.

Batla phatlha ya gago mme le tsamaye ntle le go thulana.

Phaladi a re, "**tshwara tlhogo ya gago**".

A re ikatiseng

A re bontsheng

Bontsha tsala ya gago ka moo o...

Tlhapa diatla tsa gago.



Phimolang diatla tsa
gago ka teng.

Tlhapang moriri wa
gago ka teng.



Tlhapang meno a
gago ka teng.



Tlhapang sefatlhego
sa gago ka teng.





A re ikatiseng

Diragatsang leboko le.

Ke kgona go opa diatla

le go tiba ka maoto

Ke kgona go tshikinya tlhogo

le go dikolosa matsogo

**Ke kgona go ama menwana
ya maoto**

le go tshwara nko ya me.



Mekgwa e e itekanetseng


A re buiseng

Re tlhoka eng go nna re itekanetsé!

Dijo tse di
itekanetseng



Go itshola
re le phepa





Go nna mo
mweng o o
phepa

Boroko jo bo
itekaneng mme e
seng go bogela
thelevišene thata!





Tshwaya ✓ mekgwa e e itekanetseng mme o thale sekere ✗ mekgwa e e sa itekanelang.



Teacher:
Sign:
Date:

14


Kgweditharo I – Beke 7 – Papet | anatiro

Bophepa



A re direng

Bontsha ka moo o dirisang
dilwana tse.



borat he jwa meno



sesepa



setlolo



kamo




borat he jwa dinala



sesepa sa meno



ampu



borat he



tlelipara ya dinala



A re ikatiseng

Tshwaraganya diatla go bopa tshekeletsa e kgolo.

Jaanong fetisetsang bolo go mongwe le mongwe mo tshekeletseng.

Morago tsenyang bolo e nngwe mme le e fetise.

Morago tsenyang bolo e nngwe mme le leke go fetisa dibolo di le 3.



A re bueng

Ke eng se seng phepa mo phaposing e?

O tshwanetse go dira eng go phefafatsa phaposi?

Bana ba dira eng? Ba tshwanetse go dira eng?



Teacher:
Sign:
Date:

Maemo a bosa a ke a ratang




Lebelela mefuta e e farologaneng ya maemo a bosa mme o bolelele tsala
ya gago gore o rata maemo a a ntseng jang a bosa.


fa go le phefo



fa go le letsatsi



fa go le maru e bile
go le tsididi



fa go le maru e bile go
le tsididi



Mo dikarolong tse dingwe tsa lefatshe
la rona, go nna tsididi thata gore segagane
se bo se we. Nako nngwe maemo a bosa
a tlala diphefo.



Diphefo tse di maatla, di bidiwa matlakadibe.




Thala setshwantsho sa gago o le mo puleng kgotsa mo monyong.
thala setshwantsho sa gago o le mo pampiring e kgolo, o dirisa kheraeyone ya mafura.
Tswakanya mmala o o botala jwa legodimo le metsi le pente mo tsebeng yotlhe.
gasaganya pente e tshweu o setshwantshong.




A re buiseng

Re dirisa tshate ya bosa go bontsha gore
bosa bo eme jang. Re dirisa disimbolo go
bontsha mefuta e e farologaneng ya bosa.
Disimbolo tse dingwe ke tse.



fa go le letsatsi



pula e a na




go maru



go wa segagane



fa go le phefo



A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore o apara mefuta efe ya diaparo
mo mofuteng mongwe le mongwe wa maemo a bosa.



A re direng

Thala disimbolo tsa bosa go feleletsa tshate ya
gago ya bosa ya beke.

Mosupologo

Labobedi

Laboraro

Labone

Labotlhano



A re thaleng

Maemo a bosa a ne a eme jang mo bekeng e?
Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

Gompieno go _____.

Maabane go ne go le _____.

Ke solo fela gore ka moso go tlaa nna _____.



Maemo a bosa



A re ikatiseng

Mumuretsang maemo a a farologaneng a bosa.



Phuthololelang matsogo a lona mo godimo ga ditlhogo tsa lona mme le dire jaaka e kete ke maru a magolo.



Tshikinyega jaaka setlhare se tshikinngwa ke phefo.



Letlha:



O na le mokgele go itshireletsa kgatlhanong le letsatsi.



Tshwara mokgele wa gago ka maatla gore o se ka wa phepheulwa ke phefo e e maatla.





Rotharotha jaaka marothodi a pula fa a wela mo marulelong.



A re ikatiseng

Tshwaranang ka matsogo go bopa tshekelets a e kgolo.

Latlhelelanang dibolo le bo le di kape.



Akanya ka ga mekgwa e e farologaneng ya go tsamaya mo godimo ga kota e e tshegeditsweng kgotsa mo godimo ga mogala. Bona gore a o ka akanya ka mokgwa o o ka tsamayang go farologana le barutwana ba bangwe.



Boithabiso

Tshamekang sekotšhe sa go tlolatlola. Thala diboloko le ditshekelets a mo motlhabeng.



A re ikatiseng

- Bontsha tsala ya gago ka moo o tlolatlolang fa o dirisa mogala wa go tlola ka teng.
- Morutabana wa gago o tlaa go bontsha ka moo o ka tshamekang metshameko ya setso ka teng.



Lelapa la gaetsho



A re bueng

A o ne o itse gore malapa otlhe ga a tshwane?

Malapa mangwe a magolo mme a mangwe a mannye. Mangwe a na le bomme le borre mme a mangwe ga a na. Malapa mangwe a na le bonkoko le bontatemogolo, bomalome, bommangwane, borakgadi le bontsala.

.....

Lebelela ditshwantsho tse mme o tlotlele tsala ya gago ka moo malapa a a farologanang ka teng.
Dirisa mafoko go tswa mo lebokosong le la mafoko.

mme

rre

ausi

ntatemogolo

abuti

lesea

nkoko

lelapa





A re kwaleng

Ke mang yo le nnang le ena mo gae?



Ke mang yo le nnang le ena mo gae?

Mo gae go na le batho ba le _____.




Ke mang yo monnye mo legaeng la lona? _____.

Ke mang yo mogolo thata mo legaeng la lona? _____.



A re bueng

Rotlhe re na le ditiro tse re di dirang mo magaeng a rona. Lebelela
ditshwantsho tse, mme fa thoko ga sengwe le sengwe kwala leina la motho
yo o dirang tiro e kwa ga lona.



Ka moo ke thusang ka teng mo gae.



Lelapa la gaetsho



Thala setshwantsho sa selo se wena le balelapa la gaeno le se dirang mmogo.
Bua gore motho yoo ke mang. Dirisa mafoko a go go thusa.

mme

rre

ausi

ntatemogolo

abuti

lesea

nkoko

lelapa



Lelapa la gaetsho

Re a tlhokomelana



A re buiseng

Balelapa ba tshwanetse go ratana le go tlhokomelana. Re bontsha go ratana ka go tlamparelana le ka go thusana le go tlotlana. Re tshwanetse go.


- thusana.
- ikokobeletsana (bogolosegolo mo bagolong).

- dira ditiro tsa rona ka nako.
- re nne maikarabelo.




A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme o bue gore ke bana bafe ba ba bontshang malapa gore ba a kgathalela. Morago o dire tiragatso ya go bontsha gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.



A re direng

Thala setshwantsho
sa gore o dira eng
go bontsha lelapa
la gaeno gore o a le
kgathalela. Tlotlala
tsala ya gago gore o
thadile eng.



Go bontsha gore o a kgathala



A re bueng

Bua ka moo batho ba malapa a ba thusanang ka teng. Nomora ditshwantsho go tloga ka l go fitlha 4 go bontsha tatelano e e siameng.



A re buiseng

Ditiro tsa rona tsa maitseboa

Mme o apaya dijо.

Rre o tlhatswa dipitsa.

Nna le abuti re thusa Mme le Rre.

Re thusa thata.

Re baya mašwi le senkgwe.

Mme morago re ipaakanyetsa go ya go robala.

Re tlotlele dinaane tsa kwa leisong tsweetswee!





A re direng

Direla mongwe yo o go kgathalelang karata. Thala setshwantsho mme o kwale leina la motho yoo.



A re direng

A o kgora go dira tse di latelang?

	kgora go fetisetsa bolo kwa molekaneng wa gago ka go e tampisa.	ee	nnyaya
	kgora go fetisetsa bolo kwa molekaneng wa gago ka go e latlhele mo godimo ga letsogo.	ee	nnyaya
	kgora go tampisa bolo go tsxa mo mangoleng a gago.	ee	nnyaya
	kgora go otlela bolo kwa khounung.	ee	nnyaya
	kgora go teribola bolo fa gare ga batshameki ba bangwe.	ee	nnyaya
	kgora go ragela bolo kwa go sengwe mme o se otle.	ee	nnyaya



21 Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (1)





A re bueng

Re tshwanetse go aga re ikutlwa re babalesegile fa re le kwa gae. Mme go na le dikotsi tse dintsi mo magaeng le go dikologa magae a rona. Lebelela setshwantsho, mme o bue ka ga dikotsi dingwe le tsala ya gago.

Mo phaposi boapeelong

- Retololela matshwaro a dipitsa le dipane kwa morago ga setofo.
- O se ka wa tlogela dithipa tse di bogale gongwe le gongwe.
- Lottelela parafene le melemo mo lefelong le le babalesegileng.
- O se ka wa tlogela ditshamekisi gongwe le gongwe.



Mo phaposibotlhapelong

- O se ka wa dirisa dilo tsa motlakase gaufi le metsi.
- O se ka wa di tlogela gaufi le metsi.
- Baya dikere le dilo tse di bogale mo rakeng.
- O se ka wa amogana boratshe jwa meno le motho yo mongwe.




Dipula tsa matlakadibe, magadima le motlakase

- O se ka wa ema ka fa tlase ga setlhare fa go na pula ya matlakadibe.
- O se ka wa baya sepe mo phatlhaneng ya motlakase e e mo leboteng. Kopa mongwe yo mogolo go go thusa.

Kwa ntle ga legae

- Sela dilo tse di ka go gobatsang, jaaka digalase tse di thubegileng, mme o di tsenye mo kgamelong ya matlakala.
- O se ka wa tshamekela gaufi le phulu fa go se na motho yo mogolo gaufi.



Ka mo gare ga legae

- O se ka wa tlogela ditshamekisi le dilo tse dingwe di gasagane.
- O se ka wa tshameka ka parafene kgotsa diphepafatsi tse di botlhole.
- Fa o bona gore mogala o o yang kwa aeneng kgotsa ketleleng o senyegile kopa Mmaago kana Rraago go o baakanya.





22 Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (2)





A re bueng

Go nna o babalesegile

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore ke ditshwantsho dife tse di

bontshang maemo a a babalesegileng le tse di sa bontsheng maemo a a babalesegileng. Tshwaya tse di bontshang maemo a a babalesegileng ✓ mme o thale sekere ✗ mo go tse di bontshang maemo a a sa babalesegang. Bua gore ke eng o akanya gore di babalesegile kgotsa ga di a babalesega.



Letlha:



A re bueng

A go na le dilo tse di sa babalesegang kwa gaeno? o ka dira eng ka seno? Botlhole (tshefu), melemo le diedi dingwe di phepfatsang di kotsi thata. Ga o a tshwanelo go nwa sepe se o sa netefatseng gore ke eng.



Letshwao le le bontsha gore go na le sengwe se se botlhole mo lebotlolong, lebokosong kgotsa thining.



A o setse o kile wa bona letshwao le?



A re ikatiseng

Morutabana wa gago o tlaa go bontsha ka moo le ka tshamekang



- Tsamaya go ya ka morethetho wa mmino.
- Tlhophang moeteledipele. Moeteledipele o tshwanetse go tsamaelana le morethetho wa mmino. Ema ka leoto le le lengwe.
- Jaanong ema ka leoto le lengwe.
- Ke leoto lefe le le maatla go gaisa?
- Baya mogala o moleele fa fatshe kgotsa o thale mola.
- Tsamaya go bapa le mogala kgotsa mola, mme o ema o tshegeditse mmele.
- Jaanong fetola sebolepego sa mogala kgotsa mola mme o tsamaye go bapa le ona o ntse o itshegeditse.




Pabalesego fa ke le esi kwa gae



A re bueng

O ithutile ka ga dilo tse di kgonang go go gobatsa kwa gae le go dikologa legae la gaeno. O ka itshola o babalesegile jang fa o le kwa gae o le esi?

Fa o le kwa gae o le esi, o ka dira dilo tse di latelang go nna o babalesegile.



O se ka wa bulela batho ba o
sa ba itseng lebati.



Lotlela mabati otlhe a
a tswelang kwa ntle.

- Netefatsa gore o itse dinomore tsa mogala tsa batsadi ba gago le tsa baagisani ba lona.
- Dira lenaneo la dinomore tsa botlhokwa, fa sengwe se ka senyega kana sa nna phoso.



A re kwaleng

Itirele lenaneo la dinomore tsa botlhokwa.

 <p>Sepodisi:</p> <hr/>	 <p>Koloi ya balwetse:</p> <hr/>
 <p>Setimamolelo:</p> <hr/>	<p>Mogala wa letheka wa ga Mme</p> <hr/> <p>Mogala wa letheka wa ga Mme</p> <hr/>

Ke mang gape yo o ka mo leletsang fa o tlhoka thuso?



Se sengwe se o ka se gakologelwang




A re bueng


Mokgwa o o bonolo wa go gakologelwa dinomore tsa mogala tsa sepodisi ke o. Lebelela setshwantsho mme o bolelele tsala ya gago ka moo ditshwantsho di go thusang go gakologelwa dinomore ka teng. 10111 ke nomore ya sepodisi. E bue makgetlo a le mmalwa go fitlha e nna mo tlhogong ya gago.



1



0



111



A re ikatiseng

Bontsha ka moo o ne o ka tsamaya ka teng fa o ne o le ngwana yo o mo go sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



O ne o ka tsamaya jang fa o
ne o tebisitswe ke motho yo
o sa mo itseng?



O ne o ka tsamaya jang fa o
ne o thusa mmaago go
duba kuku?




O ne o ka tsamaya jang fa
o ne o eme mo godimo ga
galase e e thubegileng?



A re direng

Bona gore a o
ka se ka wa aga
ntlo ya gago.



- Batla dikhateboto tsa bogologolo mme o age mabota le marulelo.
- O ka nna wa kgomaretса mabokoso mmogo. fa ntlo e fedile, o ka nna wa e penta.
- Fa o sa kgonan go bona khateboto, dirisa sengwe fela, mme o se ka wa dirisa galase kgotsa thini kgotsa sengwe fela se se ka go gobatsang.



A re ikatiseng

Latlhela kgetsana ya dinawa kgotsa bolo mo moweng mme o e tshware ka letsogo la gago la molema.



Thusa morutabana wa gago go ntshetsa ditilo, ditafole le dibokoso kwa ntle ga phaposi.

Palama mo godimo ga ditulo, ditafole le mabokoso, gogoba ka fa tlase ga tsona morago o tlolele fa fatshe go tswa mo go tsona.

Leka go itshegetsa ka leoto le le lengwe mo setulong.



Mmele wa me

Kgweditharo 2 – Beko 5 – Paperlanatiro



A re kwaleng

Kwala mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng.

leoto


seatla


tlhogo

dimpa

leoto

letsogo







A re kwaleng

Feleletsa setshwantsho se sa sefatlhogo.

Thala moriri. Leka go kopisa sefatlhogo sa gago. Fa o na le matlho a a mahunou, thala matlho a mahunou. Fa o na le moriri o montsho, thala moriri o montsho.

Thala dintshi tsa gago, nko ya gago le molomo wa gago.

Sefatlhego sa gago ke karolo ya botlhokwa ya mmele wa gago.

Mongwe le mongwe
o na le matlho a 2.



Mongwe le mongwe
o na le ditsebe tse 2.



Mongwe le mongwe
o na le nko e le l.



Mongwe le mongwe
o na le molomo.



A re bueng

Opela pina e. Tshwara karolo ya mmele fa o ntse o opela
leina la yona.

Tlhogo, magetla

**Tlhogo, magetla, mangole le menwana, mangole
le menwana**

Tlhogo, magetla, mangole le menwana

**Tlhogo, magetla, mangole le menwana, mangole
le menwana, mangole le menwana**



A re ikatiseng

Tshameka 'Simone a re ...'




Dirwe tsa me

Kgweditharo 2 - Bekē b - Papet|anatiro



A re bueng

Lebelela dirwekutlo tse di farologaneng mme o bue gore re di dirisetsa eng.



A re buiseng

Re dirisa dirwekutlo tsa rona letsatsi le letsatsi.

Re nkgelela le go latswa dijo tsa rona.

Re kcona go utlwa ka moo lefofa le leng boleta ka teng.

Re bona kamoo legodimo le leng botala jwa legodimo ka teng ka selemo.

Re reetsa mmino.

Dirwekutlo tsa rona gape di a re sireletsa.

Re kcona go nkgelela gore a go na le molelo.

Re kcona go utlwa fa letsatsi le le mogote thata.

Re kcona go bona fa go sa babalesega go kgabaganya tsela.

Re kcona go utlwa modumo wa alamo.





A re direng

Go tlhokomela matlho le ditsebe tsa rona.

Re tshwanetse go tlhokomela dirwekutlo tsa rona.

Mekgwa e mebedi ya go tlhokomela matlho le
ditsebe ke e.



Tlhokomela ditsebe tsa
gago ka go se reetse
mmino o o kwa godimo
thata.


Tlhokomela matlho a gago
ka go rwala hutshe kgotsa
diporele tsa letsatsi. O se ka
wa lebelela letsatsi.



A re kwaleng

Lebelela theibole e e fa tlase, mme mo moleng mongwe le mongwe o tshwaye
serwekutlo kana dirwekutlo tse o ka di dirisang ✓ O ka nna wa tshwaya go
feta bongwe.

monkgo	tatso	pono	kutlo	kamo



Teacher:
Sign:
Date:

Go tsamaisa mmele wa me


Kgweditharo 2 - Bek'e b - Papetlanatiro



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Mo go sengwe le sengwe, bua dikarolo tsa mmele mme o bue gore di go thusa go dira eng.

Re dirisa mebele ya rona go tsamaya.



A re kwaleng

Araba dipotso tse le tsala ya gago. Morago o kwale dikarabo mo bukeng ya gago, ka fa tlase ga dipotso.

Ke dikarolo dife tsa mmele tse o di dirisang go tsamaya?



Ke dikarolo dife tsa mmele wa gago tse o di dirisang go sela sengwe?



A re ikatiseng

Morutabana wa gago o tlaa go bontsha ka moo le ka tshamekag 'katse le peba' ka teng.







A re buiseng

Gape go na le dikarolo tsa mmele wa gago tse o sa kgoneng go di bona. Tsotlhe di dira mmogo go go tshola o tshela.

Marapo a gago



Dikarolo tsa mmele wa gago tse di go thusang go hema




Go akanya ka ga pabalesego



A re bueng


Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase, mme o bue le tsala ya gago ka ga se o se boneng. Mo setshwantshong sengwe le sengwe, bua gore o ka nna o babalesegile jang.



O bona tsala ya gago ka kwa ga mmila.



O eme o le esi kwa boemelabeseng.





Motho yo o sa mo itseng o go kopa go tsamaya
le ena felo qonqwe.



O timetse o le kwa tikwatikweng ya mabenkele.

Re na le maikutlo a "Ee" fa mongwe a re tlamparela ka mokgwa o o re o itumelelang. go monate go tlamparelwa ka mokgwa o o botsalano le ka mokgwa o o tlhokomelwang ka ona ke motho yo o mo ratang.



Tlaya kwano mosetsanyana.
Ke tlaa go naya dimonamone
mme o se ka wa bolelela ope.

Re na le maikutlo a "Nnyaya" fa mongwe a re tlamparela ka mokgwa o o re tshosang kgotsa o o tenang. Fa o ikutlwa o tenegile kgotsa o sa babalesega o nna le maikutlo a "Nnyaya".

Mmele wa gago o kgethegile thata mme ke wa gago. O ka kgona go re "Ee" fa go siame gore motho a go ame kana a go tshware, gape o ka kgona go re "Nnyaya" fa go sa siama.



Teacher:
Sign:
Date:



Go nna o babalesegile

Kgweditharo 2 – Belke 7 – Paperlanatiro



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase mme o kwale "Ee" mabapi le maikutlo a "Ee" le "Nnyaya" mabapi le maikutlo a "Nnyaya" mo dibolokong.





A re direng

Ikatise go re "Nnyaya".

Diragatsang motshameko o mo go ona motho yo o sa mo itseng a tsenyang ngwana mo koloing ya gagwe kgotsa a batlang go ama ngwana. Ngwana o araba ka go re, "Nnyaya".



A re bueng

Bana bangwe ba tshela mo magaeng a ba sa tlhokomelweng mo go ona. Lebelela ditshwantsho. Bua gore o ka ikutlwa jang fa o ne o le ngwana yo o mo ditshwantshong. Bua gore o ne o ka dira eng.



A re ikatiseng

Tshameka motshameko wa "go tsigama".

Tsamaela gongwe le gongwe kwa o go batlang, mme fa morutabana wa gago a letsa phala, o "tsigame" teng fa o leng teng.

Ga o a tshwanelo go tsamaya go fitlhha morutabana a re o ka nna wa tsamaya.

A o kgona go itshegetsa sentle?

Tsamaya mo koteng ya go itshegetsa kgotsa mo mogaleng o moleele o o beilweng fa fatshe.



Teacher:
Sign:
Date:



30 Go tshola mmele wa me o itekanetse

Kgweditharo 2 – Bekè 7 – Papetlanatiro



A re buiseng





Go na le mekgwa e mentsi e re ka lwalang ka yona. Bontsi jwa nako, re lwala ka ntlha ya megare le dibaketeria. Di dinnye thata mo re sa kgoneng go di bona. Di tsena mo mebeleng ya rona mme di re lwatse.





A re bueng

Bana ba ba mo ditshwantshong ba dira eng go itsola ba itekanetse?
Go ne go ka diragala eng fa ba ne ba ka se ka ba dira dilo tse?





Jaanong bua ka ga ditshwantsho tse. Dira ✓ go bontsha ka moo o ka nnang o itekanetse ka teng. Tsenya ✗ mo ditshwantshong tse di ka dirang gore o lwale.



Teacher:
Sign:
Date:



Go tshola mmele wa me o itekanetse



Are bueng

Mokgwa wa go itshola o itekanetse.

Go ne go ka diragala eng fa ba ne ba ka se ka ba dira dilo tse?

A o ne o itse gore metsi a mangwe a phepa fa a mangwe a le maswe? O ka netefatsa jang gore metsi a phepa e bile a siametse go nowa?

O kgona go bedisa metsi a a maswe
mo ketleleng go bolaya megare.



O kgona go sefa metsi a maswe.
Morutabana wa gago o tlaa go bontsha.

Dirisa leswana la tee le le lengwe la bolitshi mo kgamelong ya metsi a noka a dilitara di le 20. Tswala kgamelo gore dintsi di se ka tsa wela mo metsing. Tlogela metsi sebaka sa diura di le 28 pele o a nwa.






A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme
o bue ka ga se bana ba ba se
dirang go nna ba itekanetse.

Latlhela ditisu tse di dirisitsweng
mo ntwanaboithusetsong kgotsa
mo serotong sa matlakala.



Tlhape diatla tsa
gago pele o ja.



Tlhape diatla tsa gago morago ga
go dirisa ntwanaboithusetso.



Fa o kgamathetsa
ntwanaboithusetso, phimola maswe a
gago mme o tlhape diatla tsa gago.



Thiba molomo wa gago fa o
gotlhola kana o ethimola.



Ke mpa ke tlhola fela



A re bueng

Tlotla ka ga se o se ithutileng mo
dikgweditharong tse pedi tse di fetileng.



Ke kgona go bua ka ga lelapa la gaetsho.

Ke kgona go tsamaya mo moleng o mosesane.

Ke itse nomore ya mogala ya sepodisi.

Ke itse ka ga maikutlo a "Ee" le a "Nnyaya".

Ke kgona go tshwara bolo.

Ke kgona go nna ke babalesegile kwa gae.

Ke kgona go itlhokomela fa ke le esi kwa gae.

Ke thusa lelapa la gaetsho.

Ke itse tsela ya me ya kwa sekolong.

Ke itse go itshola ke itekanetse.

Ke itse gore ke tshwanetse go dira eng ka dilo
tsotlhe tse di mo kgetsaneng ya me ya sekolo.

Ke itse ka ga mefuta e e farologaneng ya malapa.

Ke ithutile go le gontsi ka ga Bokgoni jwa Botshelo.

Thanodi ya me

A

a

G

g

B

b

H

h

C

c

I

i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l

Thanodi ya me

M
m

S
s

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p



V
v




Q
q

W
w

R
r

X - Z
x - z





Masks

Cut out on
the outside
black line.
Tie a string
into the holes
to make a
face mask.

